

t76_waybel_0 (TMb- hGHfhe3m2JsctpHcVnxAK9yCkZrZNYSA)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v25_waybel_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_lattice3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v5_orders_2 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (r2_yellow_0 X0 X1) \Leftrightarrow (\exists X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ & X0)) \wedge ((r1_lattice3 X0 X1 X2) \wedge (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow ((r1_lattice3 X0 X1 X3) \Rightarrow (r1_orders_2 X0 X3 X2)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_orders_2 X0) \wedge (l1_orders_2 \\ & X0))) \Rightarrow ((v25_waybel_0 X0) \Leftrightarrow (\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_subset_1 \\ & X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))))) \Rightarrow (\exists X2.(m1_subset_1 \\ & X2 (u1_struct_0 X0)) \wedge ((r1_lattice3 X0 X1 X2) \wedge (\forall X3.(m1_subset_1 \\ & X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r1_lattice3 X0 X1 X3) \Rightarrow (r1_orders_2 X0 X3 \\ & X2)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_orders_2 X0) \wedge ((v5_orders_2 \\ & X0) \wedge (l1_orders_2 X0)))) \Rightarrow ((v25_waybel_0 X0) \Leftrightarrow (\forall X1.((\neg \\ & v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))))) \Rightarrow \\ & (r2_yellow_0 X0 X1)) \end{aligned}$$